

Usa ka Adlaw sa Paghinumdom

Leksyon 24

1. **Unsa ug unsa ang mga unang adlaw?**
Genesis 1:5 _____
2. **Unsa ug unsa man ang ikaduhang adlaw?**
Genesis 1:8 _____
3. **Gikan sa unsa ug hangtud kanus-a ang pagsaulog sa Adlawng Igpapahulay?**
Levitico 23:32 _____
4. **Ang “pagkasawomsom” nagpasabot nga ang adlaw naunsa?**
Marcos 1:32 _____
5. **Sa unsang panahon sa adlaw nga ang mga ganghaan sa Jerusalem igasirado alang sa Adlawng Igpapahulay?**
Nehemias 13:19 _____
6. **Uyon sa balaod ang pagbuhat ug unsa sa Adlawng Igpapahulay?**
Mateo 12:12 _____
7. **Ang Dios nagsulti kanako nga ako magalikay sa pagbuhat ug unsa sa Iyang balaang adlaw?**
Isaias 58:13 _____
8. **Ang Adlawng Igpapahulay gitawag sa unsang tulo ka mga butang?**
Isaias 58:13 _____
9. **Ako magatahud Kaniya pinaagi sa dili pagbuhat sa unsang tulo ka mga butang?**
Isaias 58:13 _____
10. **Dayon unsa man ang saad nga gihatag?**
Isaias 58:14 _____
11. **Unsa man ang tawag sa unang unom ka mga adlaw sa semana?**
Ezekiel 46:1 _____
12. **Unsa man ang dili nato mahimo nga buhaton sa Adlawng Igpapahulay?**
Exodo 20:10 _____

Ang nahibilin sa nga bersikulo nagpasabot nga kita dili magpatrabaho sa uban aron sa pagbuhat sa mga kalibutanong buluhaton alang kanato diha sa Adlawng Igpapahulay.
13. **Unsa man pud sa panahon sa ting-ani o sa mga panahon nga adunay dinalian nga mga buluhaton ang dapat mahuman?**
Exodo 34:21 _____
14. **Unsa man ang pagtudlo nga gihulagway unsaon sa matag panimalay nga dili magbuhat sa ubang mga butang sa mga oras sa Adlawng Igpapahulay?**
Exodo 35:3 _____
15. **Unsa ang pangalan sa Biernes diin nagpasabot nga ang tanang pagluto ug panglimpyo alang sa Adlawng Igpapahulay pagabuhton sa adlaw sa dili pa ang Adlawng Igpapahulay?**
Lucas 23:54; Marcos 15:42 _____
16. **Unsa man ang gisulti ni Nehemias ngadto kanila nga namalit ug pagkaon ug mga gamit gikan sa mga negosyante diha sa Adlawng Igpapahulay?**
Nehemias 13:16-17 _____
17. **Unsa man ang dili nato isalikway?**
Hebrohanon 10:25 _____
18. **Ang Adlawng Igpapahulay usa ka pahulay alang sa usa ka balaan nga unsa?**
Levitico 23:3 _____

Ang Hebrohanon nga pulong nga gigamit dinhi nagpasabot, “usa ka publiko nga pagtigum... pagtapok, pagtawag, pagbasa.” Strong’s Exhaustive Hebrew Concordance

19. Unsa man ang gisulti ni Jesus mahitungod sa kon adunay duha o tulo nga magkatapok alang sa Iyang pangalan?

Mateo 18:20 _____

20. Ang magmamando sa sinagoga nasuko tungod kay si Jesus nagbuhat sa unsa diha sa Adlawng Igpapahulay?

Lucas 13:14 _____

21. Isip tubag, si Jesus nagpahayag kanila diin si Satanas naggapos mahimong unsaon sa Adlawng Igpapahulay?

Lucas 13:16 _____

Sa pagsunod sa ehemplo sa Dios, kita makakaplag sa nagkalain-laing pamaagi diin sa Adlawng Igpapahulay kita makapalingkawas sa uban gikan sa pagkabigag ni Satanas, sa pagdala ug pagdasig ngadto sa mga masulub-on, ug paglaum ngadto sa nanginahanglan ug humpay ug paglipay. Ang ubang mga sugyot makita sa Mateo 25:35-40.

22. Ang Adlawng Igpapahulay nagpahinundum kanato sa unsa?

Genesis 2:1-2 _____

Pinaagi sa kinaiyaha, kita mahimong mapaduol ngadto sa Magbubuhat sa Adlawng Igpapahulay. Isip sinimana nga paghinumdum sa hingpit nga paglalang sa Dios, ang mga oras sa Adlawng Igpapahulay mahimong itagana diha sa pagpamalandong sa Iyang mga binuhat, ug usab sa pakig-uban Kaniya pinaagi sa pagtuon sa Bibliya ug sa pag-ampo.

23. Unsa man ang gisulti sa Dios mahitungod kanila nga dili makahulat sa pagkahuman sa Adlawng Igpapahulay?

Amos 8:5, 7 _____

24. Unsa man ang atong buhaton sa adlaw sa Ginoo?

Salmo 118:24 _____

25. Ang panalangin sa Dios madawat kanila nga nagbuhat sa unsa?

Isaias 56:2 _____

26. Sa bag-ong yuta, kapila man ang tanan muadto sa atubangan sa Dios aron pagsimba Kaniya?

Isaias 66:22-23 _____

Importante nga atong masabtan nga ang Adlawng Igpapahulay gihatag sa kalibutan didto sa paglalang ug sa wala pa ang sala misulod (Genesis 2:1-3). Kini wala lamang gihatag ngadto sa mga Hudiyo, tungod kay wala pay mga Hebrohanon nga buhi hangtod human kang Abraham – mga 1500 na ka mga tuig human ang paglalang. Mao nga ang Adlawng Igpapahulay dili usa ka katukuran sa Hudiyo, ni kini mahimong kabahin sa seremonyal nga kasuguan diin gidugang human sa sala ug natapos didto sa krus. Ug tungod niini, sama sa yano nga gisulti ni Jesus: “Ang Adlawng Igpapahulay gibuhat alang sa tawo” (tanawa Marcos 2:27), Siya wala nagpasabot sa mga Hudiyo lamang, apan sa tanang mga katawhan. Mao nga ang Adlawng Igpapahulay alang ta sanang katawhan aron sa pagpahulay, paghunong gikan sa ilang kalibutanong mga kabalaka, ug itumong ang ilang pagtagad alang sa pagtabang sa usa’g-usa ug ilabina sa pagkalipay sa pagsimba sa ilang Ginoo ug Magbubuhat. Ug kini nga kalipay sa Adlawng Igpapahulay magapadayon hangtod sa bag-ong yuta ug hangtod sa walay katapusan!

Diha sa Kahayag sa Pulong sa Dios....

- Ako nakasabot nga ang Adlawng Igpapahulay tibuok 24 oras nga balaan diin dili pagagamiton alang sa kalibutanong katuyuan.
- Ako mipili sa pagbantay sa Adlawng Igpapahulay nga gilatud sa Dios, ug sa pagdawat sa panalangin nga Iyang gisaad.

Dugang komentaryo: _____

Pangalan: _____

Sunod nga leksyon: **Ang Angkon sa Dios Diha sa Imong Lawas**